

Na osnovu člana 11 stav 1 Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni list CG“, broj 44/12), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____ 2014. godine, donijela je

**Uredbu o grupnom izuzeću od zabrane
horizontalnih sporazuma o specijalizaciji**

Predmet

Član 1

Grupno izuzeće od zabrane horizontalnih sporazuma o specijalizaciji (u daljem tekstu: grupno izuzeće), vrši se pod uslovima, po postupku i kriterijumima utvrđenim ovom uredbom.

Značenje izraza

Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeća značenja:

- 1) **sporazum o specijalizaciji** je sporazum koji za predmet ima preuzimanje određene obaveze na jednostranoj ili uzajamnoj osnovi, odnosno koji za cilj ima zajedničku proizvodnju;
- 2) **sporazum o jednostranoj specijalizaciji** je sporazum između dvije ugovorne strane koje su učesnici na istom relevantnom tržištu proizvoda na osnovu kojeg jedna ugovorna strana preuzima obavezu da u potpunosti ili djelimično prestane ili se uzdrži od proizvodnje određenog proizvoda i da sve potrebe za tim proizvodom namiri od druge ugovorne strane koja preuzima obavezu proizvodnje i snabdijevanja;
- 3) **sporazum o uzajamnoj specijalizaciji** je sporazum između dvije ili više ugovornih strana koje su učesnici na istom relevantnom tržištu proizvoda, a na osnovu kojeg dvije ili više strana na uzajamnoj osnovi preuzimaju obavezu da u potpunosti ili djelimično prestanu ili se uzdrže od proizvodnje različitih proizvoda i da sve potrebe za tim proizvodom namire jedna od druge pri čemu svaka strana sporazuma preuzima obavezu proizvodnje i snabdijevanja;
- 4) **sporazum o zajedničkoj proizvodnji** je sporazum između dvije ili više ugovornih strana koji za cilj ima regulisanje uslova zajedničke proizvodnje;
- 5) **proizvod specijalizacije** je proizvod koji je predmet proizvodnje u skladu sa sporazumom o specijalizaciji;
- 6) **obaveza ekskluzivnog snabdijevanja** je obaveza, iz sporazuma o specijalizaciji, jedne ugovorne strane da proizvodom specijalizacije snabdijeva samo drugu ugovornu stranu;
- 7) **obaveza ekskluzivne kupovine** je obaveza kupovine proizvoda specijalizacije isključivo od druge ugovorne strane iz sporazuma o specijalizaciji.

Vrste sporazuma na koje se primjenjuje grupno izuzeće

Član 3

- (1) Grupno izuzeće primjenjuje se na horizontalne sporazume iz člana 8 Zakona o zaštiti konkurencije koji za predmet imaju prenos ili ustupanje prava intelektualne svojine jednoj ili više strana ugovornica ako prenos ili ustupanje prava intelektualne svojine nije osnovni cilj sporazuma ali je neophodno radi sprovođenja sporazuma.
- (2) Grupno izuzeće primjenjuje se na sporazume o specijalizaciji ako ugovorne strane:
 - 1) preuzimaju obavezu ekskluzivne kupovine ili ekskluzivne prodaje; ili
 - 2) zajedno distribuiraju predmet specijalizacije.

Ograničenja koja ne mogu biti predmet izuzeća

Član 4

- (1) Grupno izuzeće ne primjenjuje se na sporazume o specijalizaciji koji neposredno ili posredno, samostalno ili zajedno s drugim činionicima pod kontrolom ugovornih strana sadrže ograničenja koja imaju za cilj:
 - 1) utvrđivanje fiksnih ili minimalnih cijena u slučaju kada je proizvod specijalizacije predmet prodaje trećoj strani;
 - 2) ograničavanje obima proizvodnje ili prodaje ; ili
 - 3) podjelu tržišta ili kupaca.
- (2) Grupno izuzeće ne primjenjuje se na odredbe sporazuma o specijalizaciji kojima se zajednički utvrđuju cijene neposrednim kupcima u slučajevima uspostavljene zajedničke distribucije učesnika sporazuma o specijalizaciji.
- (3) Grupno izuzeće ne primjenjuje se na odredbe jednostranih ili unakrsnih sporazuma o specijalizaciji kojima ugovorne strane utvrđuju obim proizvodnje proizvoda specijalizacije ili ako je predmet regulisanja sporazuma o zajedničkoj proizvodnji utvrđivanje proizvodnih kapaciteta ili obima proizvodnje.
- (4) Proizvodnjom iz stava 1 tačka 2 ovoga člana smatra se proizvodnja robe ili pružanje usluga, kao i proizvodnja koju vrši podizvođač.

Uslov ispunjenja tržišnih udjela

Član 5

- (1) Sporazumi koji ispunjavaju uslove iz člana 3 ove uredbe mogu biti izuzeti od zabrane ako zajednički tržišni udio učesnika u sporazumu nije veći od 20% na bilo kom relevantnom tržištu.
- (2) Ako tržišni udio jednog ili više učesnika u sporazumu nije veći od 20% u trenutku pristupanja sporazumu a nakon stupanja sporazuma na snagu manji od 25%, izuzeće od zabrane se primjenjuje na period od dvije uzastopne kalendarske godine od isteka godine u kojoj je prvi put tržišno učešće bilo veće od 20%.
- (3) Ako tržišni udio jednog ili više učesnika u sporazumu nije veći od 20% u trenutku pristupanja sporazumu a nakon stupanja sporazuma na snagu pređe 25%, izuzeće

- od zabrane se primenjuje na period od jedne kalendarske godine od isteka godine u kojoj je prvi put tržišno učešće bilo veće od 25%.
- (4) Izuzeća iz st. 2 i 3 ovog člana ne mogu se primjenjivati kumulativno sa ciljem primjene izuzeća za period duži od dvije kalendarske godine.
 - (5) Tržišni udio iz stava 1 ovog člana izračunava se na osnovu vrijednosti prometa u godini koja prethodi godini u kojoj je sporazum zaključen.
 - (6) Ako podaci o prometu iz stava 5 ovog člana nijesu dostupni, tržišni udio se može izračunati i na osnovu procjene obima prometa.

Stupanje na snagu

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:
Podgorica, 2014. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Milo Đukanović